

- CRNA GORA -
SKUPŠTINA
Zakonodavni odbor

Broj: 26-2/17-1/2

EPA 169 XXVI

Podgorica, 28. jun 2017. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 23. juna 2017. godine, podnosi

Izveštaj

o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa sedam glasova „za“, ocijenio da je Prijedlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

Amandman 1

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 6

U članu 42 stav 3 riječi: „mjera tehničke zaštite“ zamjenjuju se riječima: „konzervatorskih mjera“.

Vrši se prenumeracija preostalih članova.

Amandman 2

U članu 14 u novododatom stavu 10 tačka 3 poslije riječi „saglasnost“ dodaju se riječi: „ili suprotno konzervatorskom projektu na koji je nadležni organ dao saglasnost“.

Poslije novododatog stava 10 dodaje se novi stav koji glasi:

„(11) U slučaju iz stava 10 tač. 3 i 4 ovog člana konzervatorska licenca će se oduzeti i licu koje je rukovodilo izvođenjem radova.“

Vrši se prenumeracija preostalih stavova.

Amandman 3

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 15

U članu 107 u nazivu člana riječi: „i oduzimanje konzervatorske licence“ brišu se. Stav 5 briše se.“

Vrši se prenumeracija preostalih članova.

Amandman 4

U članu 17 u izmijenjenom članu 139 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „ako“ dodaju se riječi: „prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja, a“.

U tač. 1 do 4 riječi: „prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja, a“ brišu se.

Amandman 5

U članu 21 novododati član 147a mijenja se i glasi:

„Postupci za izdavanje istraživačke i/ili konzervatorske licence započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, broj 49/10).“

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da o ovom predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

5. Odbor je konstatovao da u Predlogu ovog zakona postoje pravno tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

- U članu 4 riječi: „stavlja se zarez i dodaje riječ“ zamjenjuju se riječima: „dodaju se zarez i riječ“;
- U članu 9 stav 1 u uvodnoj rečenici riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „koja“;
- U novododatom stavu 5 riječ „za“ zamjenjuje se riječju „na“;
- U članu 14 stav 1 u uvodnoj rečenici riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „koja“;

- U novododatom stavu 5 riječ „za“ zamjenjuje se riječju „na“;
- U članu 17 u izmijenjenom članu 136 stav 2 riječi: „od 1100“ zamjenjuju se riječima: „od 1.100“;
- U stavu 3 riječi: „od 1000“ zamjenjuju se riječima: „od 1.000“;
- U izmijenjenom članu 137 stav 2 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“;
- U izmijenjenom članu 138 stav 3 riječi: „tač. 1, 2, 3, 4“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 4“.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Jovanka Laličić, članica Odbora.

